



Project No.: 18220WC302407 Page 1 of 10

Appendix I -- Test Setup Photograph_MPE EUT Base support input + Standby













Project No.: 18220WC302407 Page 2 of 10

EUT Base support input + iPhone 11 operating (10% electric quantity) 0,2,4 cm












Project No.: 18220WC302407 Page 3 of 10

Photo of MPE Measurement at 6 cm












Project No.: 18220WC302407 Page 4 of 10

Photo of MPE Measurement at 8 cm












Project No.: 18220WC302407 Page 5 of 10

Photo of MPE Measurement at 10 cm





Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited


Address:1/F.,Building D,Sogood Science and Technology Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
Tel:(86) 0755–26066440 Fax:(86) 0755–26014772 Email:service@anbotek.com







Page 6 of 10 Project No.: 18220WC302407


















Project No.: 18220WC302407 Page 7 of 10















Project No.: 18220WC302407 Page 8 of 10

Photo of MPE Measurement at 16 cm













Project No.: 18220WC302407 Page 9 of 10

Photo of MPE Measurement at 18 cm











Project No.: 18220WC302407 Page 10 of 10

Photo of MPE Measurement at 20 cm







